

Члан 38.

(Контролни систем)

Контролни систем, који се употребљава за испитивање етилометра мора имати мјерну несигуност која је мања или једнака 1/3 највеће дозвољене грешке за употребљену концентрацију алкохола у ваздуху.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 39.

(Прелазне и завршне одредбе)

- (1) Даном ступања на снагу овог Правилника престаје важити Правилник о метролошким условима за етилометре ("Службени лист СФРЈ", број 42/91).
- (2) У прелазном периоду од 3 године након ступања на снагу овог Правилника, Институт за метрологију Босне и Херцеговине извршиће ревизију свих издатих типских одобрења.
- (3) Институт за метрологију Босне и Херцеговине ће издати Рјешење о повлачењу типа мјерила за она мјерила за која се утврди да више нису погодна за употребу у метролошком систему.
- (4) Након истека прелазног периода, мјерни инструменти који не задовоље услове прописане овим Правилником, могу се користити само као индикатори присуства алкохола у издаху, и њихов резултат мјерења неће се користити у сврху законске метрологије.
- (5) Прописи Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине усагласиће се са одредбама овог Правилника у року од три мјесеца од дана ступања на снагу.

Члан 40.

(Ступање на снагу)

- (1) Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику BiH".

Директор

Института за метрологију
Босне и Херцеговине

Сарајево

Милица Ристовић Костић, с. р.

На основу члана 4. stav (2), члана 21. stav (2) Zakona o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 19/01), člana 7. stav (1) tačka a), i člana 9. stav (2) Zakona o osnivanju Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 43/04), a u vezi sa članom 16. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), direktor Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM USLOVIMA ZA ETILOMETRE

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet)

Ovim Pravilnikom propisuju se mjeriteljski i tehnički uslovi које moraju ispunjavati mјерни instrumenti koјима се automatski mјeri koncentracija etil-alkohola (u daljem tekstu etanol) u izdahu ispitanika (u daljem tekstu etilometri), uslovi i rokovi verifikacije, te način označavanja i ocjene usklađenosti etilometara.

Član 2.

(Primjena)

- (1) Ovaj Pravilnik se primjenjuje na etilometre koji određuju masenu koncentraciju alkohola u izdahu ispitanika koji potiče iz plućnih alveola.

- (2) Za potrebe ovog Pravilnika, pod alkoholom se podrazumijeva etanol.

Član 3.

(Termini i definicije)

- (1) Pojedini izrazi који се upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
 - a) **Etilometar** je mjerilo које мјери и приказује концентрацију алкохола у издahu испitanika;
 - b) **Prenosivi etilometri** су etilometri који се upotrebljavaju на отвореном или у затвореном простору, tj. ručни уредaji са самосталним батеријским напајањем;
 - c) **Neprenosivi etilometri** су etilometri који се upotrebljavaju само у затвореном простору или у просторима са стабилним условима околине;
 - d) **Mobilni etilometri** су etilometri који се upotrebljavaju као prenosiva mjerila (npr. у automobilima);
 - e) **Pomak** je promjena pokazivanja mјernog instrumenta за istu masenu koncentraciju alkohola која се dešava u određenom vremenskom periodu;
 - f) **Efekat pamćenja** je razlika između rezultata mјerenja uzorka iste masene koncentracije alkohola, kada su između mјerenja tih uzorka izmјereni uzorci који sadrže definisane veće masene koncentracije alkohola;
 - g) **Najveća dozvoljena greška (NDG)** je ekstremna vrijednost greške mјerenja u odnosu на poznatu referentnu vrijednost masene koncentracije alkohola, propisana овим Pravilnikom;
 - h) **Značajna greška** je razlika između greške mјerenja i sopstvene greške i veća је od vrijednosti najveće dozvoljene greške које су definisane овим Pravilnikom. Značajne greške se odnose само на elektronske mјerne sisteme.
 - i) **Sopstvena greška** je greška etilometra određena под referentnim условима;
 - j) **Vazduh iz alveola** je vazduh који се налази у plućnim alveolama у којима се vrši razmjena gasova između крви и гаса који се налази у alveolama;
 - k) **Vazduh iz dubine pluća** je vazduh за који се smatra да je dovoljno reprezentativan vazduh iz alveola;
 - l) **Usnici** су prateća oprema etilometra и obezbeđuju vezu između usta испитаника и etilometra
 - m) **Režim mјerenja/radni uslovi** су jasno naznačeni uslovi у којима etilometar može да vrši mјerenja, tako да ispunи zahtjeve propisane овим Pravilnikom;
 - n) **Režim održavanja/referentni uslovi** су jasno naznačeni uslovi у којима etilometar može da vrši mјerenja u postupku verifikacije i tipskog odobrenja, tako да ispunи zahtjeve propisane овим Pravilnikom;
 - o) **Režim pripravnosti** je jasno naznačen režim u коме, u cilju čuvanja energije i produžetka radnog vijeka etilometra, само određena elektronska kola ostaju под naponom. Iz režima pripravnosti moguće је brže pokrenuti režim mјerenja nego pokretanjem isključenog etilometra;
 - p) **Smetnje** su uticajne величине чија se vrijednost nalazi unutar granica propisanih овим Pravilnikom, ali izvan navedenih radnih uslova etilometra. Bilo која uticajna величина je smetnja ukoliko радни uslovi за ту uticajnu величину nisu navedeni;
 - (2) Drugi izrazi који се upotrebljavaju u ovom Pravilniku, a nisu definisani u stavu (1) овог člana, imaju opća značenja u oblasti mjeriteljstva definisana Zakonom o mjeriteljstvu BiH i подзаконским актима proizašlim из navedenog Zakona.

II. MJERITELJSKO – TEHNIČKI USLOVI

A) MJERITELJSKI USLOVI

Član 4.

(Mjerne jedinice)

- Etilometar prikazuje, štampa i pohranjuje rezultate mjerjenja kao masenu koncentraciju alkohola u jedinici zapremine izdahnutog vazduha.
- LKonzentracija alkohola izražava se u miligramima alkohola po litri izdahnutog vazduha (mg/L).

Član 5.

(Mjerni opseg)

- Etilometar ima mjerni opseg od 0,0 mg/L do najmanje 2,0 mg/L. Za mjerene vrijednosti jednake ili manje od 0,050 mg/L etilometar mora da pokazuje nultu vrijednost (0,00 mg/L). U režimu održavanja ova funkcija etilometra se isključuje.
- Gornja granica mjernog opsega definisana je od strane proizvođača. Etilometar pokazuje kada je prekoračena gornja granica mjernog opsega.

Član 6.

(Najveća dozvoljena greška)

- Najveća dozvoljena greška prilikom tipskog odobrenja mjerila, prve verifikacije, periodične verifikacije, kao i vanredne verifikacije nakon opravke etilometra je $\pm 0,020$ mg/L ili 5% od referentne vrijednosti masene koncentracije alkohola, bilo koja od te dvije vrijednosti je veća, za opseg koncentracija do 2,0 mg/L.
- Za sve masene koncentracije veće od 2,0 mg/L, najveća dozvoljena greška je:
$$\pm \frac{\text{referentna vrijednost}}{2} - 0,9 \text{ mg/L}$$

Tabela 1. Najveće dozvoljene greške prilikom tipskog odobrenja mjerila, prve verifikacije, periodične verifikacije, kao i vanredne verifikacije nakon opravke etilometra.

Masena koncentracija etanola (mg/L)	Najveća dozvoljena greška
$\leq 0,40$	$\pm 0,020 \text{ mg/L}$
$> 0,40 \text{ i } \leq 2,0$	$\pm 5\% \text{ od referentne vrijednosti etanola}$
$> 2,0$	$\pm \frac{\text{referentna vrijednost}}{2} - 0,9 \text{ mg/L}$

- Najveća dozvoljena greška za etilometre u upotrebi je $\pm 0,030$ mg/L ili 7,5% od referentne vrijednosti masene koncentracije, koja god je od te dvije vrijednosti veća, za opseg koncentracija do 2,000 mg/L.
- Za sve masene koncentracije veće od 2,000 mg/L najveća dozvoljena greška je:

$$\pm \text{referentna vrijednost} \times \left(\frac{3}{4}\right) - 1,35 \text{ mg/L}$$

Tabela 1: Najveće dozvoljene greške u upotrebi

Masena koncentracije etanola (mg/L)	Najveća dozvoljena greška
$\leq 0,40$	$\pm 0,030 \text{ mg/L}$
$> 0,40 \text{ i } \leq 2,0$	$\pm 7,5\% \text{ od referentne vrijednosti etanola}$
$> 2,0$	$\pm \text{referentna vrijednost} \times \left(\frac{3}{4}\right) - 1,35 \text{ mg/L}$

Član 7.

(Vrijednost intervala podjele)

- U režimu mjerjenja, za normalnu upotrebu kod nazivnih radnih uslova, vrijednost podioka očitanja je najmanje 0,01 mg/L.
- U režimu održavanja omogućeno je prikazivanje vrijednosti podioka na pokaznom uredaju etilometra do 0,001 mg/L. Ova vrijednost podioka skale se koristi u postupcima ocjene usklađenosti etilometra.

(3) Izmjerena vrijednost sa tri decimalna mesta zaokružuje se na dva decimalna mesta prema dolje (npr. izmjerena vrijednost 0,427 mg/L zaokružuje se na 0,42 mg/L).

Član 8

(Način utvrđivanja ispunjenosti uslova pri verifikaciji)

Ispunjeno mjeriteljskih uslova utvrđuje se upotrebom certificiranih referentnih materijala. U tu svrhu mogu se koristiti referentni materijali vlažnog gasa ili smjese suhog gasa sa barometarskom kontrolom. Masena koncentracija alkohola kod vlažnog gasa je u direktnoj vezi sa masenom koncentracijom alkohola u vodenom rastvoru alkohola kroz koji se propuhuje vazduh.

- Odos maseniih koncentracija alkohola u vlažnom gasu (vazduhu) i alkohola u vodenom rastvoru dat je jednačinom:

$$C_{gas} = 0,04145x10^{-3}C_{H_2O}e^{0,06583*t/C}$$

Gdje je:

C_{gas} - masena koncentracija alkohola u vlažnom gasu (vazduhu);

C_{H_2O} - masena koncentracija alkohola u vodenom rastvoru alkohola;

t - temperatura u stepenima Celzijusa.

Za $t = 34^\circ\text{C}$, jednačina glasi:

$$C_{gas} = 0,38866x10^{-3}C_{H_2O}$$

Član 9.

(Ponovljivost)

- U postupcima ocjene usklađenosti utvrđuje se i ponovljivost predmetnog mjerila. Ponovljivost mjerjenja etilometra je izražena kao eksperimentalna standardna devijacija za dati broj rezultata mjerjenja.
- Eksperimentalna standardna devijacija data je slijedećom formulom:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{n-1}}$$

Gdje je :

n = broj mjerjenja dobivenih pri datoj masenoj koncentraciji, Y_i = i -to mjerjenje (od n mjerjenja) pri datoj masenoj koncentraciji,

\bar{Y} = aritmetička srednja vrijednost n mjerena.

- Eksperimentalna standardna devijacija za sve masene koncentracije je manja ili jednaka jednoj trećini najveće dozvoljene greške.

Član 10.

(Pomak)

- Pomak nule: Pomak mjernog rezultata kod koncentracije od 0,0 mg/L, koji se mjeri u referentnim uslovima datim u članu 14. ovog Pravilnika, manji je od 0,010 mg/L u periodu od četiri sata.
- Kratkotrajni pomak: Pomak mjernog rezultata kod koncentracije od 0,40 mg/L, koji se mjeri u referentnim uslovima datim u članu 14. ovog Pravilnika, manji je od 0,010 mg/L u periodu od četiri sata.
- Dugotrajni pomak: Pomak mjernog rezultata kod koncentracije od 0,40 mg/L, koji se mjeri u referentnim uslovima datim u članu 14. ovog Pravilnika, manji je od 0,020 mg/L u periodu od dva mjeseca.

Član 11.

(Efekat pamćenja)

Efekat pamćenja pri velikim razlikama u koncentraciji kao i pri malim razlikama u koncentraciji alkohola, prilikom ispitivanja pod uslovima definisanim u članu 14. ovog Pravilnika, manji je od 0,010 mg/L.

Član 12.

(Radni uslovi)

- Etilometar mora biti projektovan i proizведен na način da njegove greške ne prelaze granice najveće dozvoljene greške date u članu 6. ovog Pravilnika u radnim uslovima datim u tabeli 3.
- Proizvođač etilometra određuje klimatske, mehaničke i elektromagnetne uslove u kojima se može nesmetano koristiti, a koji mogu uticati na tačnost rezultata, te da li je etilometar namjenjen za upotrebu kao prenosivi, neprenosivi ili mobilni.

Tabela 3. Minimalni zahtjevi radnih uslova

A	Temperatura okoline	najniža	+ 5 °C za neprenosive etilometre -10°C za mobilne i prenosive etilometre	
		najviša	+ 30 °C za neprenosive etilometre + 40 °C za mobilne i prenosive etilometre	
B	Relativna vlažnost	do 85%, tokom dva dana za mobilne i prenosive etilometre		
C	Napon interne baterije	Svi naponi između napona novih ili svježe napunjениh baterija, do najnižih napona pri kojima mjerila pravilno funkcionišu u okviru najveće dozvoljene greške, prema specifikacijama datim od strane proizvođača.		
D	Napon akumulatorske baterije vozila	12 V baterija	od 9 V do 16 V	
		24 V baterija	od 16 V do 32 V	
E	Atmosferski pritisak	860 hPa - 1060 hPa		

Član 13.

(Uslovi uzorkovanja)

- Etilometar mora da signalizira grešku ako pri izdahu nisu ispunjeni uslovi propisani od proizvođača (npr. kontinuitet i protok) kako bi se osigurao reprezentativno mjerjenje nisu ispunjeni.
- Uslovi, navedeni od strane proizvođača, moraju biti u skladu sa sljedećim vrijednostima:
 - volumen izdaha: veći ili jednak 1,2 L;
 - povratni pritisak: ne veći od 25 hPa (pri protoku zraka od 12 L/min);
 - vrijeme izdaja: veće ili jednako 5 sekundi;
 - protok: veći ili jednak 6 L/min.

Član 14.

(Referentni uslovi)

Referentni uslovi koji moraju biti ispunjeni kako bi se utvrdila greška mjerjenja etilometra u postupku tipskog odobrenja i verifikacije su sljedeći:

- temperatura okoline: od 18 °C do 28 °C;
- relativna vlažnost: od 20% do 80%;
- atmosferski pritisak: 860 hPa - 1060 hPa.

Član 15.

(Smetnje i druge uticajne veličine)

Etilometar mora biti projektovan i proizведен na način da se ne pojavljuju značajne greške kada je izložen smetnjama ili se značajne greške otkriju u fazi samoprovjere rada etilometra.

Član 16.

(Fiziološki uticajni faktori)

Etilometar mora biti projektovan i proizведен na način da ako postoje fiziološki uticajni faktori navedeni u Tabeli 4, uticaj na svaki pojedinačni mjerni rezultat ne prelazi maksimalno propisane vrijednosti u istoj tabeli, izražene u mg/L.

Tabela 4.Fiziološke uticajne veličine

Uticajni faktor	Promjena pokazivanja rezultata zbog utjecajnog faktora mg/L (±)
Aceton	0,2
Metanol	0,1
Izopropanol	0,1
Ugljični monoksid (CO)	0,5

Član 17.

(Izdržljivost)

Etilometar mora biti projektovan i proizведен na način da održava stabilnost svojih mjeriteljskih karakteristika tokom određenog vremenskog perioda (koji je definisan od strane proizvođača), a koji mora biti najmanje jednu godinu, u skladu sa rokom određenim podzakonskim aktom Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, koji uređuje rokove verifikacije.

B) TEHNIČKI USLOVI

Član 18.

(Konstrukcija)

- Etilometar se sastoji od sljedećih osnovnih dijelova:
 - senzor;
 - uredaj za obradu primarnog signala (mjernog dijela);
 - pokazni uredaj;
 - uredaj za signalizaciju;
 - softver.
- Etilometar je konstruisan kao neprenosivi, mobilni ili prenosivi. Mjerni instrument se upotrebljava na otvorenom ili u zatvorenom prostoru, pri čemu rukovanje i mjerjenje mora biti lako i jednostavno.
- Osim osnovnih dijelova etilometar ima usnike za uzimanje uzorka, štampač za štampanje rezultata mjerjenja i čuvanje podataka te priključke za spajanje na računar.
- Dijelovi etilometra izrađeni su od materijala koji obezbeđuje njihovu postojanost u uslovima za upotrebu etilometara. Kućište etilometra izrađeno je tako da njegovi dijelovi budu zaštićeni od spoljašnjih udara, prašine i vlage.

Član 19.

(Pokazni uredaj)

- Očitavanje rezultata na pokaznom uredaju kao i sa štampača je pouzdano, lako i nedvosmisleno u normalnim uslovima upotrebe.
- Na pokaznom uredaju kao i na štampaču etilometar pokazuje rezultate oba puhanja, kao i konačni rezultat.
- U režimu mjerjenja etilometar prikazuje rezultat sa najmanje dva decimalna mesta (npr. izmjerena vrijednost 0,427 mg/L prikazuje se kao 0,427 mg/L).
- U režimu održavanja rezultat se prikazuje sa najmanje tri decimalna mesta (npr. izmjerena vrijednost 0,427 mg/L prikazuje se kao 0,427 mg/L).
- Veličina slova koja svijetle na pokaznom uredaju je najmanje 5 mm, a u svim drugim slučajevima je 10 mm. Ako prikazane vrijednosti nisu osvjetljene etilometar mora imati uredaj za osvjetljenje slova. Mjerna jedinica ili njen simbol mora biti što bliže mjernom rezultatu, tako da je nedvosmisleno jasno da jedinica pripada tom rezultatu.

Član 20.

(Dostupnost rezultata)

- Etilometar ima prikaz ili dostupnost rezultatu za najmanje 15 minuta nakon izvršenog mjerjenja. Ako se tokom tog perioda vrše druga mjerjenja, prethodni rezultat je dostupan bez nedvosmislenosti.
- U slučaju da se ovaj zahtjev može ispuniti samo štampanjem rezultata, odsustvo papira u štampaču sprečava dalja mjerjenja.

Član 21.

(Zaštita od prevare)

- Etilometar ne smije imati karakteristike koje olakšavaju njegovu zloupotrebu, bilo slučajnim ili namjernim sredstvima, kada se koristi na normalan način u radnim uslovima, a mogućnosti za nenamjernu zloupotrebu moraju biti svedene na minimum. Osnovni zahtjev koji se odnosi na zloupotrebu je ispunjen na takav način da su zaštićeni

interesi svih strana uključenih u mjerjenje koncentracije alkohola.

(2) Posebno će se uzeti u obzir sljedeći aspekti:

- a) osim u režimu održavanja (sa ograničenim pristupom) onemogućeno je izvršiti bilo kakva podešavanja bez oštećenja verifikacione oznake;
- b) mogućnost promjene softvera je u skladu sa zahtjevima iz člana 30. ovog Pravilnika;
- c) rizik od namjernog uticaja mobilnih telefona ili statičkih magneta sveden na minimum;
- d) pohranjivanje podataka je u skladu sa članom 32. ovog Pravilnika;
- e) pristup načinu održavanja je ograničen samo na ovlaštena lica;
- f) na mjeriteljske osobine etilometra ne smiju uticati priključenja drugog uređaja ili bilo kojeg drugog uređaja koji komunicira sa etilometrom;
- g) dio hardvera, koji je bitan za mjeriteljske karakteristike, projektovan je tako da bude zaštićen. Zaštita omogućava, da svaka promjena mjeriteljskih karakteristika u tom dijelu hardvera bude identifikovana i trajno zabilježena.

Član 22.

(Samoprovjera)

- (1) Kada se uključi, etilometar će automatski provjeriti ispravanost rada (npr. kontrolne sume, časovnici itd.). Kada se otkrije kvar ili signal greške, etilometar će prikazati poruku o grešci i neće dozvoliti dalje mjerjenje.
- (2) Etilometar automatski provjerava ispravnost prije i poslije svakog mjerjenja čiji je rezultat veći od unaprijed određene referentne masene koncentracije, što se provjerava putem internih ili eksternih standarda (čija vrijednost može biti jednaka nuli).

Član 23.

(Zagrijavanje)

- (1) Pod referentnim uslovima definisanim u tački 14. ovog Pravilnika etilometar dostiže režim mjerjenja poslije perioda zagrijavanja određenog od strane proizvođača.
- (2) Period zagrijavanja iz stava (1) ovog člana ne smije biti duži od 15 minuta nakon što je etilometar uključen ili kraći od 5 minuta nakon prelaska iz režima pripravnosti u režim mjerjenja.

Član 24.

(Pripravnost za mjerjenje)

- (1) Etilometar nakon uspješne samoprovjere svih funkcija označava da je spremjan za uzorkovanje i ostaje pripravan da prihvati izdah ispitnika u vremenu najmanje od jedne minute.
- (2) Etilometar pokazuje da je spremjan za početak mjerjenja i ne vrši mjerjenje sve dok nije spremjan za to.
- (3) Kada poslije navedenog vremenskog perioda mjerilo nije spremno da dalje vrši mjerjenje, tada mora jasno da pokaže taj status.

Član 25.

(Prekid izdaha)

- (1) Etilometar prati kontinuitet izdisaja u radnim uslovima i pokazuje ako je protok izdahnutog zraka prekinut između početka i kraja uzimanja uzorka.
- (2) Etilometar upozorava zvučnim ili svjetlosnim signalom na prekid izdaha u toku puhanja ukoliko je protok manji od navedenog zahtjeva iz člana 13. ovog Pravilnika.
- (3) Uredaj za signalizaciju zvučnim ili svjetlosnim signalima označava spremnost etilometra da primi novi uzorak, odnosno da počne novi ciklus mjerjenja.

Član 26.

(Prisustvo etanola u gornjim dišnim putevima)

Etilometar je opremljen funkcijom koja automatski otkriva da li na rezultat mjerjenja utiče alkohol koji je prisutan u gornjim dišnim putevima.

Član 27.

(Senzorski sistem)

- (1) Etilometar ima najmanje dva nezavisna mjerna senzora čiji rad je zasnovan na različitim ili istim fizičko - hemijskim principima. Oba senzora su mjerena.
- (2) Dozvoljene kombinacije su: elektrohemski i infrared senzor (infracrveni senzor) ili samo infrared senzori na različitim talasnim dužinama.

Član 28.

(Mjerni ciklus)

- (1) Etilometar ima mjerni ciklus, koji uključuje dva uzastopna mjerjenja, pri čemu svako mjerjenje odgovara jednom puhanju. Rezultat prvog mjerjenja je parcijalna srednja vrijednost rezultata sa oba senzora, rezultat drugog mjerjenja je ponovna parcijalna srednja vrijednost rezultata sa oba senzora. Manja vrijednost dvije parcijalne srednje vrijednosti se uzima kao konačan rezultat prije umanjenja istog rezultata za najveću dozvoljenu grešku etilometra u upotrebi.
- (2) Dozvoljeno odstupanje između dva senzora kod jednog puhanja kod koncentracije do 0,40 mg/L je 0,040 mg/L, a iznad koncentracije 0,40 mg/L dozvoljeno odstupanje je 10%. Ukoliko konačni rezultat nije dobar etilometar na to upozorava.
- (3) Rezultati svih mjerjenja sa senzora su dostupni u memoriji i nedvosmisleno pripadaju konačnom rezultatu.
- (4) Konačni rezultat nije dobar ako je razlika između parcijalnih srednjih vrijednosti rezultata mjerjenja veća od sljedećih vrijednosti:
 - a) 0,10 mg/L, ili
 - b) 20% od manje vrijednosti između rezultata oba mjerjenja.
- (5) Kada se etilometar uključi automatski provjerava ispravnost.

Član 29.

(Programska oprema-softver)

- (1) Cjelokupan softver etilometra je relevantan za zakonsko mjeriteljstvo.
- (2) Softver etilometra mora biti jasno identifikovan. Identifikacija softvera je prikazana na pokaznom uređaju etilometra. Pored imena softvera za identifikaciju dostupna je i kontrolna suma softvera (checksum). Algoritam za kontrolnu sumu može biti CRC16, MD5, SHA-1 i SHA-2.
- (3) Identifikacija i način identifikacije softvera navode se u certifikatu o odobrenju tipa etilometra.

Član 30.

(Zaštita programske opreme - softvera)

- (1) Softver se štiti od neovlaštenih izmjena, učitavanja ili promjena zamjenom memorijskog uređaja. Osim zaštite mehaničkim putem, za mjerne instrumente koji imaju operativni sistem ili opciju za učitavanje softvera mogu biti neophodna i dodatna tehnička sredstva zaštite.
- (2) Softverska zaštita obuhvata odgovarajuće zaštite, mehaničkim, elektronskim i/ili kriptografskim sredstvima, čineći neovlaštenu intervenciju nemogućom ili očiglednom.
- (3) Za potrebe postupka odobrenja tipa, proizvođač etilometra je obavezan deklarisati i dokumentovati sve programske funkcije koje se aktiviraju putem korisničkog interfejsa. Ne postoje skrivene funkcije. Proizvođač potvrđuje kompletnost dokumentacije ovih funkcija. Preko korisničkog interfejsa aktiviraju se samo jasno definisane funkcije, tako da se ne olakšava zloupotreba.

- (4) Podaci o mjerenu, softver i parametri relevantni za zakonsko mjeriteljstvo koji se pohranjuju ili prenose su zaštićeni od zloupotrebe ili nepravilne upotrebe i zaštićeni od neovlaštene izmjene. U svrhu verifikacije, trenutno stanje tih parametara moguće je prikazati ili isprintati.

Član 31.

(Štampač)

- (1) Etilometar je opremljen štampačem koji je relevantan za korištenje u zakonskom mjeriteljstvu.
(2) Odštampani podaci sadrže najmanje:
a) rezultate mjerena i mjerne jedinice;
b) podatke o rezultatima mjerena kada se koriste s unaprijed odštampanim obrascima; i
c) vrijeme i datum mjerena.
(3) Kada je oznaka mjerne jedinice unaprijed odštampana na obrazcu, koristi se određeni papir za štampanje.
(4) Minimalna visina slova štampača je 2 mm.
(5) Odštampani interval skale je najmanje 0,01 mg/L u režimu mjerena. U režimu verifikacije i održavanja interval skale je 0,001 mg/L.
(6) Oštampani rezultati mjerena se ne smiju razlikovati od rezultata mjerena koje daje uređaj za pokazivanje.
(7) Štampač je opremljen kontrolnim uredajem koji, ukoliko nastane problem sa štampačem upozorava da etilometar neće dati nikakav ispis. Provjera štampača osigurava da podaci koji su primljeni i obrađeni od strane štampača, odgovaraju onima koji su prikazani na ekranu.
(8) Provjera funkcionalnosti štampača obuhvata najmanje:
a) prisustvo papira i mastila (ako je primjenljivo) i
b) elektronske kontrolne sklopove (osim pogonskih sklopova samog mehanizma za štampanje).

Član 32.

(Pohranjivanje podataka)

- (1) Etilometar ima uredaj za pohranjivanje mjernih podataka koji su relevantni za korištenje u zakonskom mjeriteljstvu.
(2) Podaci su zaštićeni softverskim sredstvima tako da se garantuje autentičnost, integritet i ispravnost informacija koje se odnose na vrijeme mjerena.
(3) Softver provjerava vrijeme mjerena, autentičnost i integritet podataka. Ako se otkrije nepravilnost, podaci se odbacuju ili označavaju kao neupotrebljivi.
(4) Povjerljivi ključevi koji se koriste za zaštitu podataka su tajni i osigurani u etilometru, a njima se može pristupiti samo u slučaju da je verifikaciona zaštita kompromitovana.
(5) Podaci mjerena se automatski pohranjuju kada se mjereno završi. Kada je konačna vrijednost rezultata izračunata, svi podaci koji su potrebni za proračun su automatski pohranjeni zajedno s konačnim rezultatom.
(6) Uredaj za pohranjivanje podataka ima dovoljnu stabilnost da osigura da podaci ne mogu biti oštećeni pod normalnim uslovima čuvanja. Uredaj ima dovoljno memorije za pohranjivanje svih podataka za izračunavanje rezultata i konačnog rezultata kao i drugih podataka koji su potrebni (npr. ko je obavio mjerena, ispitnik, datum, vrijeme itd.)
(7) Kada je memorija popunjena i ako podaci više nisu zakonski obavezni dozvoljeno je brisanje memorisanih podataka uz ispunjenje sljedećih uslova:
a) podaci se brišu redoslijedom FIFO prvi u memoriju prvi iz memorije;
b) brisanje se vrši automatski ili nakon posebne ručne operacije koja zahtijeva posebna prava pristupa.

Član 33.

(Usnici)

- (1) Usnici onemogućavaju da ispitnik udije kontaminirani vazduh od prethodne upotrebe, kao i prolazeњe čvrstih materija i kapljica tečnosti iz izdaha u etilometar.
(2) Usnici su zasebno upakovani i koriste se jednokratno.

Član 34.

(Uputstvo za rukovanje)

- (1) Uputstvo za korisnike je dostupno za svaki pojedinačni etilometar.
(2) Uputstvo je napisano na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine, lako razumljivo i uključuje najmanje sljedeće:
a) uputstvo za rad;
b) maksimalne i minimalne temperature skladištenja;
c) radne uslove;
d) vrijeme zagrijavanja nakon uključivanja električne energije;
e) sve druge relevantne mehaničke i elektromagnete uslove okoline;
f) mehaničke i elektromehaničke klase okoliša;
g) uslove za bezbjednu upotrebu.

Član 35.

(Postavljanje verifikacione oznake)

- (1) Proizvođač etilometara obezbeđuje zaštitu svih njegovih dijelova, koji nisu na drugi način zaštićeni, od podešavanja odnosno zamjene dijelova kojima bi se uticalo na mjeriteljske karakteristike i integritet softvera.
(2) Ovo se posebno odnosi na:
a) prilagodavanje i podešavanje;
b) zamjena određenih dijelova ako se očekuje da će ta zamjena promijeniti mjeriteljske karakteristike;
c) integritet softvera.
(3) Proizvođač predviđa mesta za verifikacione oznake.
(4) Ako je etilometar opremljen filterima za zrak, proizvođač projektuje uredaj na takav način da je moguće mijenjati filtere bez oštećenja verifikacione oznake. Kada se filteri za vazduh ne instaliraju, etilometar daje poruku o grešci, i onemogućava mjereno. Svi ostali tipovi filtera moraju biti u zatvorenom dijelu etilometra.

III. NATPISI I OZNAKE

Član 36.

(Natpisi i oznake)

- (1) Natpisi i oznake na etilometru su ispisani na jednom od službenih jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini. Natpisi i oznake su jasni, dobro vidljivi u radnim uslovima i ispisani tako da se ne mogu izbrisati ili skinuti.
(2) Na etilometru su ispisani sljedeći natpisi i oznake:
a) poslovno ime, odnosno naziv ili znak proizvođača;
b) proizvodna oznaka etilometra (tip, odnosno model);
c) godina proizvodnje i serijski broj;
d) službena oznaka tipa iz certifikata o odobrenju tipa mjerila;
e) mjereno područje;
f) opseg temperature okoline u kojima se može koristiti etilometar;
g) podaci o električnom napajanju:
1) u slučaju mrežnog napajanja: nazivne vrijednosti napona, frekvencije i struje;
2) u slučaju napajanja preko akumulatora vozila: nazivnu vrijednost napona akumulatora i snage;
3) u slučaju unutrašnjeg baterijskog napajanja: tip i nazivnu vrijednost napona baterije i struje.
(3) Identifikacija softvera prikazana je na pokaznom uredaju etilometra.

- (4) Ukoliko veličina etilometra ne dozvoljava postavljanje svih navedenih natpisa i oznaka, natpsi i oznake iz stava (2) tačke e) i f) ovog člana navode se u uputstvu za upotrebu.

IV. OCJENA USKLAĐENOSTI

Član 37.

(Ocenjivanje usklađenosti)

- (1) Ocjenjivanje usklađenosti etilometara sa mjerodavnim zahtjevima provodi se, prema izboru proizvođača, primjenom jednog od modula ocjenjivanja navedenih u podzakonskim aktima Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine koji uređuju oblast ocjenjivanja usklađenosti mjerila. Kombinacija modula za ocjenjivanje usklađenosti koji se mogu primijeniti za etilometre su, za elektronske sisteme ili sisteme koji imaju softversku podršku: B+D ili B+F.
- (2) Svaki mjerni instrument se ispituje zasebno, primjenom odgovarajućih ispitivanja navedenih u relevantnim normativnim dokumentima i sa odgovarajućim tehničkim specifikacijama, kako bi se potvrdila njihova usklađenost sa zahtjevima ovog Pravilnika. U potvrđivanju usklađenosti etilometara primjenjuje se važeće izdanie OIML preporuke. Ista preporuka se primjenjuju i kod ocjenjivanja usklađenosti u postupku verifikacije mjerila i nadzora nad mjerilima u upotrebi.
- (3) Do izdavanja tehničkih propisa o načinu verifikacije predmetnih mjerila od strane entitetskih institucija za mjeriteljstvo, u postupku verifikacije koristi se normativni dokument OIML R 126 "Evidential breath analyzers".
- (4) Za etilometre obavezno je: ispitivanje tipa mjerila iz kojeg slijedi prva verifikacija. Samo odobrena mjerila sa službenom oznakom dodijeljenom od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH u skladu sa podzakonskim aktima Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, su predmet periodičnih i vanrednih verifikacija.
- (5) Nadzor nad mjerilima u upotrebi obavlja se na isti način kao i postupak verifikacije uzimajući pri tome u obzir najveće dozvoljene greške za mjerila u upotrebi propisane ovim Pravilnikom.
- (6) Verifikacija etilometara obuhvata:
- identifikaciju etilometra, da se utvrdi njegova usklađenost sa odobrenim tipom,
 - ispitivanje etilometra u skladu sa ovim Pravilnikom,
 - pregled propisanih natpisa i mjesta za zaštitne i verifikacione oznake.
- (7) Kod postupka verifikacije, bilo da se radi o prvoj, periodičnoj ili vanrednoj, potrebno je provesti:
- ispitivanje tačnosti;
 - ispitivanje ponovljivosti;
 - ispitivanje volumena.
- (8) Ispitivanje tačnosti i ponovljivosti se obavlja sa 4 koncentracije ispitnog vlažnog gasa ravnomerno raspoređene prema mjernom opsegu etilometra uz obaveznu provjeru nule. Prva koncentracija je bilo koja koncentracija do 0,15 mg/L, druga koncentracija je ona koja se nalazi između 0,15 mg/L i 0,4 mg/L i treća koncentracija je koncentracija koja se nalazi između 0,4 mg/L i 0,75 mg/L. Za svaku koncentraciju je potrebno uraditi 10 mjerjenja kod prve i vanredne verifikacije, a kod periodične verifikacije je potrebno uraditi 5 mjerjenja.
- (9) Rezultati mjerjenja za ispitivanje tačnosti moraju ispunjavati zahteve iz člana 6. najveće dozvoljene greške, za ponovljivosti zahteve iz člana 9., a za volumen zahteve iz člana 13. ovog Pravilnika.

Član 38.

(Kontrolni sistem)

Kontrolni sistem, koji se upotrebljava za ispitivanje etilometra mora imati mjernu nesigurnost koja je manja ili jednaka 1/3 najveće dozvoljene greške za upotrebljenu koncentraciju alkohola u vazduhu.

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 39.

(Prelazne i završne odredbe)

- (1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o metrološkim uslovima za etilometre ("Službeni list SFRJ", broj 42/91).
- (2) U prelaznom periodu od 3 godine nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika, Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine izvršit će reviziju svih izdatih tipskih odobrenja.
- (3) Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine će izdati Rješenje o povlačenju tipa mjerila za ona mjerila za koja se utvrdi da više nisu pogodna za upotrebu u mjeriteljskom sistemu.
- (4) Nakon isteka prelaznog perioda, mjerni instrumenti koji ne zadovolje uslove propisane ovim Pravilnikom, mogu se koristiti samo kao indikatori prisustva alkohola u izdahu, i njihov rezultat mjerjenja neće se koristiti u svrhu zakonskog mjeriteljstva.
- (5) Propisi Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine usaglašice se sa odredbama ovog Pravilnika u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu.

Član 40.

(Stupanje na snagu)

- (1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
- Direktor
Broj 01-02-2-1011-1/23
3. oktobra 2023. godine
Sarajevo
- Instituta za mjeriteljstvo
Bosne i Hercegovine
Milica Ristović Krstić, s. r.

908

Na temelju članka 4. stavak (2), članka 21. stavak (2) Zakona o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 19/01), članka 7. stavak (1) točka a), i članka 9. stavak (2) Zakona o osnivanju Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 43/04), a u vezi s člankom 16. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH" br. 32/02, 102/09 i 72 /17), ravnatelj Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine donosi

PRAVILNIK O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM UVJETIMA ZA MJEĐILA GLEDANOSTI (PEOPLEMETER)

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(Predmet)

Ovim pravilnikom propisuju se mjeriteljski i tehnički uvjeti kojima mora uđovoljavati mjerila gledanosti (peoplemeter) i pripadajući mjerili sustav, odnosno mjeriteljski i tehnički uvjeti za opremu koja se koristi u postupku utvrđivanja, mjerjenja i nadgledanja gledanosti TV programa, način montaže i održavanja opreme za utvrđivanje, mjerjenje i nadgledanje gledanosti TV programa, način povezivanja te opreme i prijenosa podataka, te drugi tehnički uvjeti koje sustav (sa svim svojim elementima) mora ispunjavati kako bi njegova primjena bila sigurna i